



Civil Society Organization
NEW HORIZON
www.ngo-horizonti.org



Centar za socijalni rad Bar
Služba Ulcinj
Qendra për punë sociale Tivar
Shërbimi Ulqin

SERVIS PODRŠKE SAMOHRANIM RODITELJIMA

* * *

SHËRBIM MBËSHTETJEJE PËR PRINDËRIT E VETËM



EUROPEAN UNION
DELEGATION TO MONTENEGRO



Vlada Crne Gore
Qeveria e Malit të Zi

unicef 



Empowered lives.
Resilient nations.

Kroz ovaj Projekat, koji realizuju OCD "Novi Horizont" i Centar za Socijalni Rad za opštine Bar i Ulcinj - Služba Ulcinj, uz podršku Kancelarije UNDP u Crnoj Gori, uspostavlja se novi socijalni servis na lokalnom nivou – **podrška samohranim roditeljima u opštini Ulcinj.**

Uvođenje nove socijalne usluge ima za cilj:

- unaprijeđenje vaspitnih kapaciteta samohranih roditelja
- poboljšanje kvaliteta života jednoroditeljskih porodica
- pomoć samohranim roditeljima u razvijanju sposobnosti samoorganizovanja, aktivnog otklanjanja posljedica nepovoljnog stanja i položaja



Përmes këtij projekti, të cilin e realizojnë OJQ "HORIZONTI i RI" dhe QENDRA PËR PUNË SOCIALE – Shërbimi Ulqin, inciohet një shërbim i ri social në nivel lokal – mbështetje për prindërit e vetëm në komunën e Ulqinit. Krijimi i këtij shërbimi social ka për qëllim:

- përmirësimin e aftësive edukative të prindërve të vetëm
- përmirësimin e cilësisë së jetesës të familjeve me një prind
- mbështetjen e prindërve të vetëm në zhvillimin a aftësive për vetorganizim, tejkalimin e pasojave të gjendjes së vështirë në të cilën ndodhen, etj.



U opštini Ulcinj, problemi i potrebe samohranih roditelja su sve izraženiji.

Osnovni Sud Ulcinj, u periodu 2008-2012 obrađivao 132 predmeta po tužbama za razvod braka. Na godišnjem nivou broj predmeta po ovom osnovu se kreće od 25-30. U ovom periodu je donjeto 15 odluka o davanju doprinosa za izdržavanje djece. Ukupan broj samohranih roditelja, koji se nalaze u evidencijama CSR – Služba Ulcinj, iznosi 157.

- ❑ Bez obzira na radni status, samohrani roditelji se suočavaju sa **velikim troškovima za obrazovanje i kvalitetan rad sa djecom**. Osim troškova redovnog obrazovanja, tu se kao posebno opterećujući spominju troškovi za ekskurzije, za dodatne sportske aktivnosti, knjige, a vrlo često i za dodatne časove za spremanje pojedinih predmeta...
- ❑ Samohrane majke koje žive sa svojim roditeljima uglavnom su potpuno finansijski zavisne i nemaju svoj novac, dok one koje žive samostalno suočavaju se sa veoma velikim finansijskim poteškoćama kako od jedne plate da obezbijede normalne uslove za rast, razvoj i obrazovanje djece.
- ❑ Samohrani roditelji rade i po nekoliko poslova, kako bi izašli na kraj sa finansijskim teškoćama. Oni otvoreno priznaju da „**nemaju vremena da prate šta se dešava sa njihovom djecom**“, tako da nije rijedak slučaj da njihova djeca imaju probleme u školu, ali i generalno u ponašanju (povučena su, pokazuju asocijalno ili agresivno ponašanje).



- ❑ Samohrani roditelji koji ne rade i traže povremene ili stalne poslove žale se da je **ponuda poslova sve manja**. Samohranim roditeljima, na teritoriji opštine Ulcinj, je teže da pronađu posao u sadašnjoj situaciji ekonomske krize u odnosu na opštu populaciju, prvenstveno jer: su isključeni i nemaju dovoljno informacija; imaju problem oko čuvanja djece (*poslodavci traže da se ispunjavaju teži uslovi: duže ostajanje, rad vikendom..., što one ne mogu da ispune*); njihova opšta situacija utiče na njihovu radnu sposobnost (*problemi u kojima žive utiču na radnu sposobnost, rasejanost, koncentrisanost*)...
- ❑ S druge strane, **država nije prepoznala samohrane roditelje kao posebnu osetljivu grupu**. Na lokalnom nivou (pa i šire), ne postoji analiza o problemima samohranih roditelja. O njima se ne vode posebne evidencije, registri, ne prave se planovi, strategije i slično. Ipak, lokalni socijalni akteri smatraju da treba da postoji poseban program o ovoj kategoriji društva. Po mišljenju naše fokus grupe, ova kategorija se razlikuje od ostalih roditelja jer je radno sposobna zbog čega pomoć koja bi bila specifično njima usmjerena treba da im omogući da lakše dođu do posla.



Në komunën e Ulqinit problemet dhe nevojat e prindërve të vetëm janë gjithnjë e më të theksuara.

- ❑ Pa marrë parasyshë se a punojnë apo jo, prindërit e vetëm ballafaqohen me shpenzime të mëdha për shkollimin e fëmijëve të tyre. Përveç shpenzimeve të rregullta për shkollim, ata i rëndojnë shumë edhe shpenzimet për ekskursione, për aktivitetet sportive, libra, por shpesh edhe për orët shtesë në përgatitjen e disa lëndëve.
- ❑ Nënata e vetme të cilat jetojnë me prindërit e vet, kryesisht janë krejtësisht të varura sepse nuk kanë paratë e veta, ndërsa ato që jetojnë vetëm kanë shumë vështirësi se si nga një rrogë të sigurojnë kushte normale për rritjen, zhvillimin dhe shkollimin e fëmijëve të vet.
- ❑ Prindërit e vetëm punojnë edhe nga disa punë për t'i përballuar vështirësitë financiare. Ata hapur pohojnë se «**nuk kanë kohë të përcjellin se çfarë ndodhë me fëmijët e tyre**», kështu që të shpeshtë janë rastet që këta fëmijë të kenë probleme në shkollë dhe në sjelljet e përditshme (janë të tërhequr, paraqesin sjellje asociale ose agresive, etj).



Trajanja projekta

Sedam mjeseci (jul 2012 – februar 2013.).





Cilj koji se želi postići organizovanjem i pružanjem usluge
Povećanje kvaliteta života jednoroditeljskih porodica u opštini Ulcinj.



Projekti synon rritjen e cilësisë së jetesës të familjeve me një prind.



Za samohrane roditelje, jedanput mjesečno se organizuje

- ✓ **trening motivisanja i osnaživanja** kao i
- ✓ **savjetodavno-terapijske sesije** - četiri puta mjesečno.

Ove usluge pružaju psiholog, socijalni radnik i trener socijalnih vještina



Kod trening programa, raznim “igrama i vježbama” radi se na razvijanju samopouzdanja; razvijanju kreativnosti i pozitivnog mišljenja; komunikacijskih vještina (ja govor); upravljanje stresom; riješavanju konflikata, razrješavanje emocionalnih teškoća (tuga, ljutnja, ljubomora, zavist, krivica), itd.



Në programin e trajnimeve, përmes lojërave dhe ushtrimeve, punohet në forcimin e vetëbesimit, zhvillimin e kreativitetit dhe të mendimit pozitiv; shkathtësive të komunikimit; menaxhimit të stresit, zgjidhjen e konflikteve dhe të vështirësive emocionale (trishtimit, zemërimit, xhelozisë, zilisë, fajit), etj.



Svaka radionica ima određenu temu o kojoj se razgovara u grupi i na osnovu koje se određuju "igre". O datoj temi se kasnije na savjetodavno-terapijskim sesijama razgovara u manjim grupama (1-5 učesnika), gdje se detaljno obrade sva pitanja i nedoumice.

Korisnici su u mogućnosti da, pored glavne teme, iznesu i lična pitanja pred psihološkinjom, sa kojom su razvili veoma prijateljski i povjerljiv odnos.





Në çdo takim (workshop) trajtohet një temë e veçantë dhe punohet në grup (15-20 pjesëmarrës). Më pas, mbi këtë temë zhvillohen takime në grupe më të vogla, në sesionet me psikologun (1-5 prindër), ku të gjitha çështjet trajtohen në detaje dhe në atmosferë mjaft konfidenciale.





Uvidjevši probleme sa kojima se susreću korisnici našeg Servisa, organizovali smo gostovanje Predsjednice Osnovnog suda Ulcinj (*Lirije Buzuku*) na jednom od treninga.



Za ovu priliku, Predsjednica je pripremila sledeće teme/pitanja:

- Kako realizovati alimentaciju u slučaju kada je sud donio odluku o iznosu alimentacije a muž/otac je ne plaća?*
- U slučaju kada nije određena alimentacija (presudom), kako ostvariti to pravo?*
- Lice u stanju socijalne potrebe ili drugo lice (a odnosi se na samohrane roditelje) kako ostvariti besplatnu pravnu pomoć?*
- Koja je najlakša procedura za razvod braka?*
- Sta je to porodična medijacija u proceduri razvoda braka?*
- Kada je određeno rješenjem način održavanja ličnih odnosa sa djecom a jedan od roditelja se ne pridržava presude, na koji način realizovati takvu presudu?*

Me qëllim që prindërve të vetëm t'u ofrohet sa më shumë informacion që atyre iu ndihmon në përmirësimin e gjendjes së përgjithshme në të cilën ndodhen ata dhe fëmijët e tyre, HORIZONTI i RI organizoi takim edhe me përfaqësuesen e Byrosë për punësim në Ulqin (*Tanja Paviqeviq*).



Sa ciljem da samohranim roditeljima pružimo što više informacija koje će pomoći sveukupnom stanju u kojem se nalaze oni i njihova djeca, NOVI HORIZONT je organizovao i gostovanje predstavnika Biroa rada u Ulcinju (*Tanja Pavićević*).



Kroz ovaj projekat ojačana je saradnja NVO „Novi Horizont“ i Centra za Socijalni Rad - Služba Ulcinj. Ovom saradnjom, prepoznali smo 21 jednoroditeljsku porodicu kojima pružamo **usluge motivisanja i osnaživanja** kao i **savjetodavno-terapijske usluge**. U svim ovim aktivnostima aktivnu ulogu ima i osoblje CSR - Služba Ulcinj.

Opremanje prostorija u CSR (kroz ovaj projekat), značajno je olakšalo realizaciju aktivnosti jer se dio programa odvija upravo u tim prostorijama.



Aktivnosti u CSR Ulcinj



Përmes këtij projekti , Qendra për punë sociale në Ulqin ka pajisur një zyrë të veçantë në të cilën do të zhvillohet një pjesë e aktiviteteve të këtij shërbimi social.





Civil Society Organization
NEW HORIZON
www.ngo-horizonti.org



Centar za socijalni rad Bar
Služba Ulcinj
Qendra për punë sociale Tivar
Shërbimi Ulqin

SERVIS PODRŠKE SAMOHRANIM RODITELJIMA

* * *

SHËRBIM MBËSHTETJEJE PËR PRINDËRIT E VETËM



EUROPEAN UNION
DELEGATION TO MONTENEGRO



Vlada Crne Gore
Qeveria e Malit të Zi

unicef



Empowered lives.
Resilient nations.